

## SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA

### 1. NAZIV LIJEKA

HELICOL  
20 mg  
kapsula, tvrda  
*omeprazol*

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LIJEKA

HELICOL kapsule 20 mg, 1 kapsula sadrži:  
Aktivna supstanca: Omeprazol 20 mg

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Kapsula, tvrda.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1. Terapijske indikacije

##### Odrasli

- Liječenje ulkusa duodenuma
- Prevenciju relapsa duodenalnog ulkusa
- Liječenje ulkusa želuca
- Prevenciju relapsa želudačnog ulkusa
- Liječenje peptičkog ulkusa izazvanog Helicobacter Pylori (H.pylori), u kombinaciji sa odgovarajućim antibiotikom
- Liječenje duodenalnog i želudačnog ulkusa nastalog kao posljedica primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAIL)
- Prevencija duodenalnog i želudačnog ulkusa kod pacijenata na terapiji NSAIL koji su pod rizikom
- Liječenje refluksnog ezofagitisa
- Dugotrajna terapija kod pacijenata sa liječenim refluksim ezofagitisom
- Liječenje simptomatske gastroezofagealne refluksne bolesti;
- Liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma.

##### Primjena u pedijatrijskoj populaciji

Djeca preko 1 godine starosti i tjelesne težine  $\geq 10\text{ kg}$ :

- Liječenje refluksnog ezofagitisa;
- Simptomatsko liječenje gorušice i regurgitacije želudačne kiseline kod gastroezofagealne refluksne bolesti.

Djeca i adolescenti stariji od 4 godine

U kombinaciji sa antibioticima u liječenju duodenalnog ulkusa uzrokovanih od H.pylori

## **4.2. Doziranje i način primjene**

### **Doziranje kod odraslij**

#### *Liječenje duodenalnog ulkusa*

Preporučena doza u pacijenata s aktivnim duodenalnim ulkusom iznosi 20 mg HELICOL-a, jedanput na dan. Kod većine pacijenata ulkus se u potpunosti zalijeći u toku dvije sedmice. Kod onih pacijenata koji ulkus nije u potpunosti zaliječen u prve dvije sedmice liječenja, terapija se nastavlja još dvije sedmice, te obično dolazi do zaliječenja. Kod pacijenata s duodenalnim ulkusom refraktornim na liječenje, preporučena doza je 40 mg HELICOL-a, jedanput na dan tokom četiri sedmice obično dovodi do zaliječenja ulkusa..

#### *Prevencija relapsa duodenalnog ulkusa*

Za prevenciju relapsa duodenalnog ulkusa, u pacijenata koji nisu inficirani *H. pylori* ili kad eradicacija *Helicobacter pylori* nije moguća, preporučena doza je 20 mg HELICOL-a, jedanput na dan. U nekim pacijenata i doza od 10 mg može biti dovoljna. U slučaju neuspješnog liječenja, doza se može povećati na 40 mg HELICOL jedan put na dan.

#### *Liječenje ulkusa želudca*

Preporučena doza je HELICOL 20 mg jedanput na dan. U većine pacijenata ulkus biva zaliječen u roku od četiri sedmice. U onih pacijenata koji nisu mogli biti potpuno izlječenju prve četiri sedmice može se nastaviti liječenje još četiri sedmice, kada ulkusi po pravilu bivaju zaliječeni. U pacijenata s želučanim ulkusom refraktornim na liječenje, preporučena doza HELICOL 40 mg jedanput na dan tokom osam sedmica obično dovodi do izlječenja.

#### *Prevencija relapsa ulkusa želudca*

Za prevenciju relapsa u pacijenata s želučanim ulkusom refraktornim na liječenje, preporučena doza je 20 mg jedanput na dan. Ako je potrebno, doza se može povećati na HELICOL 40 mg jedanput na dan.

#### *Eradikacija Helicobacter pylori kod bolesti peptičkog ulkusa*

Kod eradicacije *Helicobacter pylori*, pri izboru antibiotika bi se trebala uzeti u obzir individualna podnošljivost lijeka od strane pacijenta, kao i usklađenost s nacionalnim, regionalnim i lokalnim modelima rezistencije i terapijskim vodičima.

-HELICOL 20 mg + klaritromicin 500 mg + amoksicilin 1.000 mg, svaki dva puta na dan tokom sedmicu dana ili  
- HELICOL 20 mg + klaritromicin 250 mg (ili 500 mg) + metronidazol 400 mg (ili 500 mg ili tinidazol 500 mg), svaki dva puta na dan sedmicu dana ili  
-HELICOL 40 mg, jedanput na dan+ amoksicilin 500 mg i metronidazol 400 mg (ili 500 mg ili s tinidazolom 500 mg), oba tri puta na dan, tokom jedne sedmice.

Pri svakom navedenom režimu doziranja, ukoliko je pacijent i dalje pozitivan na *H.pylori*, terapija može biti ponovljena.

#### *Liječenje želučanog i duodenalnog ulkusa nastalog kao posljedica primjene NSAIL*

Za liječenje želučanog i duodenalnog nastalog kao posljedica primjene NSAIL, preporučena terapijska doza je HELICOL 20 mg jedanput na dan. U većine pacijenata, izlječenje se ostvaruje unutar perioda od četiri sedmice. U onih pacijenata koji ne mogu biti potpuno izlječeni u prve četiri sedmice čječejenje se nastavlja još četiri sedmice, kada po pravilu bivaju zaliječeni.

#### *Prevencija želučanih i duodenalnih ulkusa kod pacijenata sa povećanim rizikom, koji su na terapiji NSAIL*

Za prevenciju ulkusa kod pacijenata sa povećanim rizikom (stariji od 60 godina, pacijenata sa ranijom historijom pojave želučanih i duodenalnih ulkusa ili krvarenja iz gornjih partija GIT-a) preporučena doza je HELICOL 20 mg jedanput na dan.

#### *Liječenje refluksnog ezofagitisa*

Preporučena doza je HELICOL 20 mg jedanput na dan. U većine pacijenata do zaliječenja dolazi poslije četiri sedmice terapije. U onih pacijenata kojine dođe do zaliječenja terapija može biti produžena za još četiri sedmice, kada po pravilu dolazi do izlječenje.

U pacijenata s teškim oblikom ezofagitisa, preporučena terapijska doza je HELICOL 40 mg , jedanput na dan, a do izlječenja obično dolazi unutar osam sedmica.

#### *Dugotrajna terapija pacijenata sa zaliječenim refluksim ezofagitisom*

Preporučena doza za dugotrajanu terapiju kod pacijenata sa zaliječenim refluksnim ezofagitisom je HELICOL 10 mg jedanput na dan. Po potrebi, doza može biti povećana na HELICOL 20-40 mg jedanput na dan.

#### *Liječenje simptomatske gastroezofagealne refluksne bolesti*

Preporučena doza je HELICOL 20 mg jedanput na dan. Pacijenti mogu zadovoljavajuće reagirati i na terapiju sa 10 mg omeprazola, pa bi se stoga trebalo razmotriti individualno prilagođavanje doze.

Ako se u pacijenta ne ostvari kontrola simptoma, nakon četiri sedmice liječenja s HELICOL 20 mg jedanput na dan, preporučuje se provesti dalje pretrage.

#### *Liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma*

U pacijenata sa Zollinger-Ellisonovim sindromom, dozu je potrebno individualno prilagoditi, a liječenje nastaviti onoliko dugo koliko je to klinički indicirano. Preporučena početna doza je HELICOL 60 mg jedanput na dan. U svih pacijenata s teškim oblikom bolesti i neadekvatnim odgovorom na druge režime doziranja postignut je dobar terapijski efekat i kod više od 90% pacijenata i održanavan dnevnom dozom HELICOL 20-120 mg. Kada se primjenjuje doza HELICOL-a veća od 80 mg omeprazola na dan, lijek bi trebalo podijeliti u dvije doze

#### Doziranje kod djece

##### Dječa starija od 1 godine i s tjelesnom težinom $\geq 10 \text{ kg}$

- *Liječenje refluksnog ezofagitisa*
- *Simptomatsko liječenje žgaravice i regurgitacije kiseline kod gastroezofagealne refluksne bolesti*

Preporuke za doziranje su sljedeće:

Uzrast	Tjelesna težina	Doziranje
$\geq 1$ godina	10-20 kg	10 mg, 1 dnevno. Doza se može povećati do 20 mg 1 dnevno prema potrebi
$\geq 2$ godine	$> 20$ kg	20 mg, jedanput na dan. Doza se po potrebi može povećati na 40 mg, jedanput na dan.

#### *Refluksni ezofagitis:*

Trajanje liječenja je 4-8 sedmica.

#### *Simptomatsko liječenje žgaravice i regurgitacije kiseline kod gastroezofagealne refluksne bolesti:*

Trajanje liječenja je 2-4 sedmice. Ako se kontrola simptoma ne postigne nakon 2-4 sedmice liječenja, u pacijenta je potrebno provesti dalje pretrage.

### Djeca starija od 4 godine i adolescenti

#### Liječenje duodenalnog ulkusa uzrokovanih s Helicobacter pylori

Pri izboru odgovarajuće kombinirane terapije, potrebno je uvažiti službene nacionalne, regionalne i lokalne vodiče, te uzeti u obzir rezistenciju bakterija, trajanje liječenja (najčešće 7 dana, ali ponekad i do 14 dana), kao i odgovarajuću primjenu antibakterijskih lijekova.

Liječenje bi trebalo biti pod nadzorom ljekara specijaliste.

Preporuke za doziranje su sljedeće:

Tjelesna težina	Doziranje
15-30 kg	Kombinacija sa dva antibiotika: HELICOL 10 mg, amoksicilin 25 mg/kg tjelesne težine i klaritromicin 7,5 mg/kg tjelesne težine, se svi primjenjuju zajedno dva puta dnevno sadmicu dana.
31-40 kg	Kombinacija s dva antibiotika: omeprazol 20 mg, amoksicilin 750 mg i klaritromicin 7,5 mg/kg tjelesne težine (primjenjuju se svi zajedno), dva puta na dan, tokom jedne sedmice.
> 40 kg	Kombinacija s dva antibiotika: omeprazol 20 mg, amoksicilin 1 g i klaritromicin 500 mg (primjenjuju se svi zajedno), dva puta na dan, tokom jedne sedmice.

#### **Posebne grupe pacijenata**

##### Pacijenti s oštećenom funkcijom bubrega

U pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega, nije potrebno prilagođavanje doze (vidjeti dio 5.2.).

##### Pacijenti s oštećenom funkcijom jetre

U pacijenata s oštećenom funkcijom jetre, dnevna doza od 10-20 mg može biti dovoljna (vidjeti dio 5.2.).

##### Starje osobe

U starijih pacijenata, nije potrebno prilagođavanje doze (vidjeti dio 5.2.).

#### **Način primjene**

HELICOL kapsule se preporučuju primijeniti ujutro, poželjno na gladan stomak, treba ih progutati cijele, s pola čaše vode. Kapsule se ne smiju žvakati, niti zdrobiti.

##### Pacijenti koji imaju poteškoće s gutanjem i djeca koja mogu pitи ili gutati polučvrstu hranu

Pacijenti mogu otvoriti kapsulu i progutati njen sadržaj s pola čaše vode ili umiješati sadržaj kapsule u blago kiselu tečnost, npr. u voćni sok, kašu od jabuka ili u negaziranu vodu i to progutati.

Pacijente treba savjetovati da priređenu mješavinu trebaju primijeniti odmah (ili unutar perioda od 30 minuta), i uvek je promiješati prije nego što je popiju, te isprati s pola čaše vode.

Alternativno pacijent može da sisa kapsule i proguta njihov sadržaj sa pola čaše vode.

Važno je sa se sadržaj kapsule žvaće.

#### **4.3. Kontraindikacije**

Preosjetljivost na omeprazol, supstituirane benzimidazole i/ili na bilo koji sastojak lijeka Omeprazol, kao i drugi inhibitori protonske pumpe, ne smije se primjenjivati zajedno s nelfinavirom (vidjeti dio 4.5.).

#### **4.4. Specijalna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi**

Kod postojanja bilo kojeg upozoravajućeg simptoma (npr. značajan nemamjeran gubitak tjelesne težine, povraćanje koje se ponavlja, disfagija, hematemiza ili melena), a kada se sumnja na želučani ulkus ili je on prisutan, potrebno je isključiti malignitet, jer liječenje s omeprazolom može ublažiti simptome i odgoditi dijagnozu.

Ne preporučuje se istovremena primjena atazanavira i inhibitora protonske pumpe (vidjeti dio 4.5.). Ako se procijeni da je kombinacija atazanavira i inhibitora protonske pumpe neizbjegljiva, preporučuje se pažljivo kliničko praćenje (npr. titra virusa), zajedno s povećanjem doze atazanavira na dozu od 400 mg primijenjeno zajedno sa 100 mg ritonavira; omeprazol se ne bi trebao primjenjivati u dozi većoj od 20 mg.

Omeprazol, kao i svi lijekovi koji djeluju blokirajuće na kiselinu, može smanjiti apsorpciju vitamina B12 (cijanokobalamin) uslijed hipo- ili ahlorhidrije. Ovo bi trebalo razmotriti u pacijenata sa smanjenim tjelesnim zalihamama vitamina B12 ili s rizičnim faktorima za smanjenu apsorpciju vitamina B12 kod dugotrajne terapije.

Omeprazol je inhibitor CYP2C19. Kada se započinje ili završava liječenje s omeprazolom, trebaju se uzeti u obzir moguće interakcije s lijekovima koji se metaboliziraju putem CYP2C19. Uočena je interakcija između klopidogrela i omeprazola (vidjeti dio 4.5.). Klinički značaj ove interakcije nije jasan. Zbog opreza, treba izbjegavati istovremenu primjenu omeprazola i klopidogrela.

Neka djeca sa hroničnim bolestima mogu zahtijevati dugotrajno liječenje omeprazolom, iako to nije preporučeno.

Liječenje inhibitorima protosne pumpe može voditi do blagog povećanja rizika od pojave gastrointestinalnih infekcija uzročnicima kao što su *Salmonella* i *Campylobacter* (vidjeti dio 5.1).

Kao i kod svih dugotrajnih liječenja, pogotovo ukoliko je period liječenja duži od jedne godine, pacijenti treba da budu pod stalnim nadzorom ljekara.

U pacijenata u kojih se očekuje dugoročno liječenje ili pacijenata koji primjenjuju inhibitor protonske pumpe istovremeno s digoksinom ili s lijekovima koji mogu dovesti do hipomagnezijemije (npr. diuretici), ljekar bi trebao razmotriti mjerjenje nivoa magnezija prije početka liječenja s inhibitorima protonske pumpe, kao i periodično tokom liječenja.

Inhibitori protonske pumpe, posebno ako se primjenjuju u visokim dozama ili kroz duže vremenske periode, mogu blago povećati rizik od frakture kuka, ručnog zglobova i kičme, predominantno u starijih osoba ili kod prisustva drugih prepoznatih faktora rizika. Opservacione studije upućuju da inhibitori protonske pumpe mogu povećati ukupni rizik od frakture za 10-40%. Dio tog porasta, može biti posljedica drugih faktora rizika. Pacijenti s povećanim rizikom od osteoporoze trebaju imati njegu u skladu s važećim kliničkim vodičima, kao i adekvatan unos vitamina D i kalcija.

#### **Ostala upozorenja**

Ovaj lijek sadrži saharozu. Pacijenti s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze, glukoza-galaktoza malapsorpcijom, ili sa saharaza-izomaltaza insuficijencijom, ne smiju koristiti ovaj lijek.

## **4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

### **Efekti omeprazola na farmakokinetiku drugih aktivnih supstanci**

#### **Aktivne supstance čija apsorpcija ovisi od želučane pH vrijednosti**

Smanjena želučana kiselost za vrijeme liječenja s omeprazolom, može povećati ili smanjiti apsorpciju aktivnih supstanci čiji stepen apsorpcije ovisi od pH vrijednosti u želucu.

#### ***Nelfinavir, atazanavir***

Nivo nelfinavira i atazanavira u plazmi smanjuje se u slučaju istovremene primjene s omeprazolom.

Istovremena primjena omeprazola i nelfinavira je kontraindicirana (vidjeti dio 4.3.). Istovremena primjena omeprazola (40 mg, jedanput na dan) smanjuje srednju izloženost nelfinaviru za približno 40%, a srednju izloženost njegovom farmakološki aktivnom M8 metabolitu za približno 75-90%. Interakcija može također uključivati i inhibiciju CYP2C19.

Ne preporučuje se istovremena primjena omeprazola i atazanavira (vidjeti dio 4.4.). Istovremena primjena omeprazola (40 mg, jedanput na dan) i atazanavira 300 mg/ritonavira 100 mg u zdravih dobrovoljaca, dovela je do smanjenja izloženosti atazanaviru za 75%. Povećanje doze atazanavira na 400 mg, nije nadoknadilo uticaj omeprazola na izloženost atazanaviru. Istovremena primjena omeprazola (20 mg, jedanput na dan) i atazanavira 400 mg/ritonavira 100 mg u zdravih dobrovoljaca, dovela je do približno 30%-tnog smanjenja izloženosti atazanaviru, u poređenju s atazanavirom 300 mg/ritonavirem 100 mg, jedanput na dan.

#### ***Digoksin***

Istovremeno liječenje s omeprazolom (20 mg na dan) i digoksinom u zdravim osoba, dovelo je do povećanja bioraspoloživosti digoksina za 10%. Toksičnost digoksina je rijetko zabilježena. Ipak, oprez je potreban kada se omeprazol primjenjuje u visokim dozama u starijih osoba. Potrebno je pojačati terapijsko praćenje digoksina.

#### ***Klopидогрел***

Rezultati ispitivanja na zdravim osobama, pokazali su farmakokintičke (PK)/farmakodinamičke (PD) interakcije između klopidogrela (300 mg udarna doza, 75 mg/dan doza održavanja) i omeprazola (80 mg/dan oralno). Izloženost aktivnom metabolitu klopidogrela je smanjena u prosjeku za 46% (1. dana) i 42% (5. dana) kada su klopidogrel i omeprazol primjenjivani zajedno. Inhibicija agregacije trombocita je smanjena za 47% (24 časa) i 30 % (5. dan) pri njihovoj istovremenoj primjeni. Druga studija, gdje su omeprazol i klopidogrel davani u različito vrijeme, je pokazala da je i u tom slučaju dolazilo do interakcije ova dva lijeka, što govori u prilog inhibitornom efektu omeprazola na CYP2C19. Objavljeni podaci iz studija o kliničkim implikacijama interakcija u smislu kardiovaskularnih događaja su nekonzistenti.

#### ***Druge aktivne supstance***

Apsorpcija posakonazola, erlotiniba, ketokonazola i itrakonazola je značajno smanjena, a samim tim i klinička efikasnost može biti oštećena. Potrebno je izbjegići istovremenu primjenu omeprazola s posakonazolom ili s erlotinibom.

#### **Aktivne supstance koje se metaboliziraju putem CYP2C19**

Omeprazol je umjereni inhibitor CYP2C19, glavnog omeprazol metabolizirajućeg enzima. Samim tim, metabolizam istovremeno primjenjenih aktivnih supstanci koje se također metaboliziraju putem CYP2C19 može biti smanjen, a sistemska izloženost ovim supstancama povećana. Primjeri ovakvih lijekova su R-varfarin i drugi antagonisti vitamina K, cilostazol, diazepam i fenitoin.

### *Cilostazol*

U ukrštenoj studiji, omeprazol koji je primjenjivan u dozi od 40 mg u zdravih osoba, povećao je Cmax i AUC cilostazola za 18%, odnosno 26%, a jednog od njegovih aktivnih metabolita za 29%, odnosno 69%.

### *Fenitoin*

Preporučuje se praćenje koncentracije fenitoina u plazmi tokom prve dvije sedmice nakon uvođenja omeprazola u terapiju. Ako je izvršeno prilagođavanja doze fenitoina, nužno je praćenje i dalje podešavanje doze fenitoina nakon završetka liječenja s omeprazolom.

### **Nepoznati mehanizam**

#### *Sakvinavir*

Istovremena primjena omeprazola i sakvinavira/ritonavira dovela je do povećanja nivoa sakvinavira u plazmi za do aproksimativno 70%, što je dobro tolerirano u HIV-pozitivnih pacijenata.

#### *Takrolimus*

Zabilježeno je da istovremena primjena omeprazola i takrolimusa povećala nivo takrolimusa u serumu. Potrebno je pojačano praćenje koncentracija takrolimusa, kao i funkcije bubrega (klirens kreatinina), te po potrebi podešavanje doze takrolimusa.

#### *Metotreksat*

Pri istovremenoj primjeni s inhibitorima protonske pumpe, u pojedinih pacijenata zabilježeni su povišeni nivoi metotreksata. Ukoliko se primjenjuju veće doze metotreksata, možda bi se trebao razmotriti privremeni prekid primjene omeprazola.

### **Uticaj drugih aktivnih supstanci na farmakokinetiku omeprazola**

#### *Inhibitori CYP2C19 i/ili CYP3A4*

Budući da se omeprazol metabolizira preko CYP2C19 i CYP3A4, aktivne supstance za koje je poznato da inhibiraju CYP2C19 i CYP3A4 (kao što su klaritromicin i vorikonazol), mogu dovesti do povećanih nivoa omeprazola u serumu zbog smanjenja brzine njegovog metaboliziranja. Istovremeno liječenje s vorikonazolom, dovodi do više nego dvostruko veće izloženosti omeprazolu. S obzirom da je podnošljivost visokih doza omeprazola dobra, obično nije potrebno prilagoditi njegovu dozu. Podešavanje doze bi ipak trebalo razmotriti u pacijenata s teškim oštećenjem jetre, kao i u onih u kojih je indicirana dugoročna terapija.

#### *Induktori CYP2C19 i/ili CYP3A4*

Aktivne supstance za koje se zna da induciraju CYP2C19 i/ili CYP3A4 (kao što su rifampicin i aktivne supstance iz biljke kantarion), mogu dovesti do smanjenih nivoa omeprazola u serumu zbog povećavanja brzine njegovog metaboliziranja.

### **4.6. Trudnoća i dojenje**

#### *Trudnoća*

Rezultati tri prospektivne epidemiološke studije (više od 1000 izloženih rezultata), ukazuju da nije bilo neželjenih djelovanja omeprazola na trudnoću, niti na zdravlje fetusa/novorođenčeta. Omeprazol se može primjenjivati u toku trudnoće.

#### *Dojenje*

Omeprazol se izlučuje u majčino mlijeko, ali je mala vjerovatnoća da će, ukoliko se primjenjuje u terapijskim dozama, imati uticaja na dijete.

### **4.7. Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama**

Malo je vjerovatno da će HELICOLOI uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama. Mogu se dogoditi neželjene reakcije poput omaglice i smetnji vida (vidjeti dio 4.8.). Oni pacijenti kojima se to dogodi, ne bi trebali upravljati vozilima ili rukovati s mašinama.

#### **4.8. Neželjena dejstva**

Najčešća neželjena djelovanja omeprazola (1-10% pacijenata) su glavobolja, bol u abdomenu, konstipacija, dijareja, flatulencija i mučnina/povraćanje.

#### **Tabelarni prikaz neželjenih reakcija**

Sljedeće neželjene reakcije bile su identificirane ili se na njih sumnjalo, u programu kliničkih ispitivanja za omeprazol i u post-marketinškom periodu. Nije pronađeno da je jedna od neželjenih reakcija bila ovisna o dozi. Niže navedene neželjene reakcije, klasificirane su prema učestalosti javljanja i klasi organskih sistema (*eng. System Organ Class - SOC*). Kategorije učestalosti javljanja neželjenih reakcija su definirane prema sljedećoj konvenciji: vrlo česte ( $\geq 1/10$ ), česte ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ), manje česte ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ ), rijetke ( $\geq 1/10,000$  do  $< 1/1000$ ), vrlo rijetke ( $< 1/10,000$ ), nepoznate (ne mogu se utvrditi na osnovu dostupnih podataka).

### **Poremećaji krv i limfnog sistema**

Rijetko	leukopenija, trombocitopenija
Vrlo rijetke	Agranulocitoza, pancitopenija

### **Poremećaji imunološkog sistema**

Rijetke	Reakcije preosjetljivosti npr. vrućica, angioedem i anafilaktička reakcija/šok
---------	--

### **Poremećaji metabolizma i ishrane**

Rijetke	Hiponatrijemija
Nepoznate	Hipomagnezijemija (vidjeti poglavlje 4.4)

### **Psihijatrijski poremećaji**

Manje česte	Nesanica
Rijetke	Agitacija, konfuzija, depresija
Vrlo rijetke	Agresija, halucinacije

### **Poremećaji nervnog sistema**

Česte	Glavobolja
Manje česte	Omaglica, parestezija, somnolencija
Rijetke	Poremećaj okusa

### **Poremećaji oka**

Rijetke	Zamućen vid
---------	-------------

### **Poremećaji uha i labirinta**

Manje česte	Vrtoglavica
-------------	-------------

### **Poremećaji dišnog sistema, prsišta i sredoprsja**

Rijetke	Bronhospazam
---------	--------------

### **Gastrointestinalni poremećaji**

Česte	Bol u abdomenu, konstipacija, proljev, flatulencija, mučnina/povraćanje
Rijetke	Suha usta, stomatitis, gastrointestinalna kandidijaza
Nepoznate	Mikroskopski kolitis

### **Poremećaji jetre i žući**

Manje česte	Povećani jetreni enzimi
Rijetke	Hepatitis sa ili bez žutice
Vrlo rijetke	Zatajenje jetre, encefalopatija u pacijenata sa već postojećom bolesti jetre

### **Poremećaji kože i potkožnog tkiva**

Manje česte	Dermatitis, pruritus, osip, urtikarija
Rijetke	Alopecija, fotosenzitivnost
Vrlo rijetke	Multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza

### **Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva**

Manje česte	Frakturna kuka, ručnog zglobova ili kičme
Rijetke	Artralgija, mijalgija
Vrlo rijetke	Mišićna slabost

### **Poremećaji bubrega i urinarnog sistema**

Rijetke	Intersticijalni nefritis
---------	--------------------------

### **Poremećaj reproduktivnog sistema i dojki**

Vrlo rijetke Ginekomastija

### **Opšti poremećaji i reakcije na mjestu primjene**

Manje česte Opšta slabost, periferni edem

Rijetke Pojačano znojenje

### Djeca

Sigurnost omeprazola je procjenjivana u ukupno 310-oro djece, uzrasta od 0-16 godina, s bolešću koja je povezana s izlučivanjem želučane kiseline. Postoje ograničeni podaci o dugoročnoj sigurnosti primjene terapije održavanja s omeprazolom u 46-oro djece, tokom kliničkog ispitivanja teškog erozivnog ezofagitisa koje je trajalo do 749 dana. Profil neželjenih dogadaja bio je uglavnom isti kao u odraslih, pri kratkoročnom, kao i dugoročnom liječenju. Nema dugoročnih podataka o efektima liječenja s omeprazolom u odnosu na pubertet i rast.

### **Prijavljivanje sumnje na neželjena**

#### **djelovanja lijeka**

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijekova, a nakon stavljanja lijeka u promet, je od velike važnosti za formiranje kompletnije slike o bezbjednosnom profilu lijeka, odnosno za formiranje što bolje ocjene odnosa dobrobiti/rizika pri terapijskoj primjeni lijeka.

Proces prijave sumnji na neželjena djelovanja lijeka doprinosi kontinuiranom praćenju odnosa dobrobiti/rizika i adekvatnoj ocjeni bezbjednosnog profila lijeka. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno djelovanje lijeka direktno ALMBIH. Prijava se može dostaviti:

- putem softverske aplikacije za prijavu neželjenih djelovanja lijekova za humanu upotrebu (IS Farmakovigilansa) o kojoj više informacija možete dobiti u našoj Glavnoj kancelariji za farmakovigilansu, ili
- putem odgovarajućeg obrasca za prijavljivanje sumnji na neželjena djelovanja lijeka, koji se mogu naći na internet adresi Agencije za lijekove: [www.almbih.gov.ba](http://www.almbih.gov.ba). Popunjeno obrazac se može dostaviti ALMBIH putem pošte, na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Velika Mlađenovica bb, Banja Luka, ili elektronske pošte (na e-mail adresu: [ndl@almbih.gov.ba](mailto:ndl@almbih.gov.ba)).

### **4.9. Predoziranje**

Dostupni su ograničeni podaci o efektima predoziranja s omeprazolom u ljudi. U literaturi su opisane doze i do 560 mg, a zaprimljeni su i rijetki izvještaji o primjenjenim pojedinačnim oralnim dozama koje su dosezale i do 2400 mg (120 puta više od uobičajene preporučene kliničke doze). Prijavljeni su mučnina, povraćanje, omaglica, bol u trbuhi, proljev i glavobolja. U pojedinačnim slučajevima, još su opisane i apatija, depresija i zbuđenost. Opisani simptomi bili su prolazni, a ozbiljan ishod nije zabilježen. Stepen eliminacije lijeka bio je nepromijenjen (kinetika prvog reda) s povećanim dozama. Liječenje, ukoliko je potrebno, je simptomsko.

## 5. FARMAKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

### 5.1. Farmakodinamičke karakteristike

Farmakoterapijska skupina: inhibitori protosnke pumpe  
ATC OZNAKA: A02BC01

#### Mehanizam djelovanja

Omeprazol je racemična mješavina dva enantiomera koja smanjuje sekreciju želučane kiseline. On je specifični inhibitor protonske pumpe u parijetalnim ćelijama. Omeprazol primjenjen jedanput na dan, djeluje brzo i omogućava reverzibilnu inhibiciju sekrecije želučane kiseline.

Omeprazol je slaba baza koja biva koncentrirana i pretvorena u aktivan oblik, u jako kiseloj sredini intracelularnih kanalića unutar parijetalne ćelije, gdje omeprazol inhibira enzim H<sup>+</sup> K<sup>+</sup>-ATP-azu (protonsku pumpu). Ovaj uticaj omeprazola na posljednju fazu procesa stvaranja želučane kiseline je ovisan o dozi, pri čemu se ostvaruje izrazito uspješna inhibicija kako bazalne, tako i stimulirane sekrecije kiseline, bez obzira na stimulus.

#### Farmakodinamički efekti

Svi primjećeni farmakodinamički efekti mogu biti objašnjeni putem djelovanja omeprazola na sekreciju želučane kiseline.

#### *Uticaj na sekreciju želučane kiseline*

Oralno doziranje omeprazola jedanput na dan, obezbjeđuje brzu i efikasnu inhibiciju dnevne i noćne sekrecije želučane kiseline, s maksimalnim učinkom koji se ostvaruje unutar perioda od 4 dana od početka liječenja. U pacijenata s duodenalnim ulkusom, s dozom od 20 mg omeprazola se održava prosječno smanjenje, od najmanje 80%, 24-satnog želučanog aciditeta, s prosječnim smanjenjem od oko 70% maksimuma stvaranja želučane kiseline nakon stimulacije s pentagastrinom, 24 sata nakon primjene doze omeprazola.

U pacijenata s duodenalnim ulkusom, oralna doza od 20 mg omeprazola održava intragastični pH ≥ 3, u trajanju od prosječno 17 sati u 24-satnom periodu.

Kao posljedica smanjene sekrecije želučane kiseline i smanjenog aciditeta želuca, a u ovisnosti od doze, omeprazol smanjuje izloženost jednjaka želučanoj kiselini u pacijenata koji imaju gastroezofagealnu refluksnu bolest.

Inhibicija sekrecije želučane kiseline je u korelaciji s površinom ispod krivulje koncentracija-vrijeme (PIK) omeprazola, a ne sa stvarnom koncentracijom u plazmi u datom vremenu. Nije

uočena tahifilaksija tokom liječenja s omeprazolom.

#### *Efekt na Helicobacter pylori*

*Helicobacter pylori* je povezana s peptičkom ulkusnom bolešću, uključujući duodenalnu i želučanu ulkusnu bolest. *Helicobacter pylori* je glavni faktor u razvoju gastritisa. *Helicobacter pylori* zajedno sa želučanom kiselinom su glavni faktori u razvoju peptičke ulkusne bolesti. *Helicobacter pylori* je glavni faktor u razvoju atrofiskog gastritisa, koji je povezan s povećanim rizikom od razvoja karcinoma želuca.

Eradikacija *Helicobacter pylori* s omeprazolom i antimikrobicima je povezana s visokim stopama izlječenja i dugoročne remisije peptičkih ulkusa. Ispitivanjima je ustanovljeno da su dvojne terapije manje uspješne od trojnih terapija. Međutim, dvojne terapije se mogu razmotriti u slučajevima kada poznata preosjetljivost onemogućava primjenu bilo koje trojne kombinacije.

### *Ostali efekti smanjenog lučenja želudačne kiseline*

Za vrijeme dugoročnog liječenja s omeprazolom, prijavljen je donekle povećan broj cista želudačnih žlijezda. Ove promjene su fiziološka posljedica izražene inhibicije sekrecije kiseline, benigne su i izgleda da su reverzibilne.

Smanjena želučana kiselost iz bilo kojeg razloga, uključujući i zbog primjene inhibitora protonske pumpu, u želucu povećava broj bakterija koje su normalno prisutne u gastrointestinalnom traktu. Terapija s lijekovima koji smanjuju želučanu kiselost, može dovesti do blagog povećanja rizika od gastrointestinalnih infekcija, kao što su *Salmonella* i *Campylobacter* infekcije.

### Podaci kod pedijatrijskih bolesnika

U nekontroliranoj studiji sprovedenoj u djece (uzrast od 1 do 16 godina) s teškim refluksnim ezofagitisom, omeprazol u dozama od 0,7 do 1,4 mg/kg, poboljšava stepen ezofagitisa u 90% slučajeva i signifikantno smanjuje simptome refluksa. U jednostruko slijepoj studiji, djeca uzrasta od 0 do 24 mjeseca s klinički dijagnosticiranom gastroezofagealnom refluksnom bolesti, liječena su s 0,5, 1 ili 1,5 mg/kg omeprazola. Učestalost epizoda povraćanja/regurgitacije smanjena je za 50%, nakon 8 sedmica tretmana, neovisno od doze omeprazola.

### Eradikacija *Helicobacter pylori* u djece

Randomizirana, dvostruko slijepa studija (Héliot studija) je dovela je do zaključka, da je omeprazol u kombinaciji s dva antibiotika (amoksicilin i klaritromicin), siguran i efikasan u liječenju *Helicobacter pylori* infekcije, u djece uzrasta 4 godine i starije, koja imaju gastritis: stopa eradicacije *Helicobacter pylori* 74,2% (u 23 od 31 pacijenta) uz kombinaciju omeprazol + amoksicilin + klaritromicin, u odnosu na 9,4% (u 3 od 32 pacijenta) uz kombinaciju amoksicilin + klaritromicin. Međutim, nije bilo dokaza o bilo kakvoj kliničkoj dobrobiti u odnosu na dispeptičke simptome. Ova studija ne pruža nikakve informacije za djecu mlađu od 4 godine.

## 5.2. Farmakokinetičke karakteristike

### Apsorpcija

Omeprazol i omeprazol magnezij su nestabilni u kiselom mediju, pa se iz tog razloga primjenjuju oralno u obliku želučano-otpornih granula u kapsulama ili želučano-otpornih tableta. Apsorpcija omeprazola je brza, sa najvećim plazmatskim nivoima koji se ostvaruju aproksimativno 1-2 sata nakon primjene doze. Apsorpcija omeprazola se događa u tankom crijevu i obično se završi unutar perioda od 3 do 6 sati.

Istovremeno uzimanje hrane nema uticaja na bioraspoloživost lijeka. Sistemska raspoloživost (bioraspoloživost) omeprazola iz pojedinačne oralne doze iznosi približno 40%. Nakon ponovljene primjene lijeka s režimom jedanput na dan, bioraspoloživost se povećava na oko 60%.

### Distribucija

Prividni volumen distribucije u zdravim pojedinaca iznosi približno 0,3 l/kg tjelesne težine. Vezanje omeprazola za proteine plazme iznosi 97%.

### Metabolizam

Omeprazol se u potpunosti metabolizira putem citohrom P450 (CYP). Glavni put metaboliziranja ovisi od polimorfički izraženog CYP2C19, koji je odgovoran za stvaranje hidroksiomeprazola, glavnog metabolita u plazmi. Preostali dio omeprazola se metabolizira putem druge specifične izoforme, CYP3A4, prilikom čega nastaje omeprazol sulfon. Kao posljedica velikog afiniteta omeprazola za CYP2C19, postoji mogućnost kompetitivne inhibicije i metaboličkih interakcija među lijekovima koji su supstrati za CYP2C19. Međutim, posljedica malog afiniteta za CYP3A4 je da omeprazol nema potencijal za inhibiranje metabolizma drugih CYP3A4 supstrata. Pored toga, omeprazol nema inhibitorni učinak na glavne CYP enzime.

Približno 3% bijelaca, kao i 15-20% osoba azijskog porijekla, nemaju funkcionalan CYP2C19 enzim i nazivaju se slabi metabolizeri. U njih se omeprazol metabolizira uglavnom preko CYP3A4. Poslije ponovljene primjene 20 mg omeprazola, jedanput na dan, prosječna vrijednost površine ispod

koncentracijske krivulje (PIK), bila je 5-10 puta veća u slabih metabolizera, nego u osoba koje imaju funkcionalan CYP2C19 enzim (ekstenzivni metabolizeri). Srednje vrijednosti vršnih plazmatskih koncentracija, također su bile za 3-5 puta veće. Ovi nalazi ne utiču na doziranje omeprazola.

#### Ekskrecija

Ponavljivoj eliminaciji omeprazola iz plazme je obično kraći od jednog sata, nakon pojedinačnog i ponavljenog oralnog doziranja, jedanput na dan. Omeprazol se potpuno eliminira iz plazme između doza, bez tendencije akumulacije, prilikom doziranja jedanput na dan. Skoro 80% oralne doze omeprazola se izlučuje urinom u formi metabolita, a ostatak fecesom, predominantno kroz sekreciju žući.

PIK omeprazola se povećava kod ponavljene primjene. Ovo povećanje je dozno-ovisno, bez linearne povezanosti između doze i površine ispod koncentracijske krivulje, nakon ponavljene primjene. Ova ovisnost o vremenu i dozi, posljedica je smanjenja metabolizma prvog prolaza i sistemskog klirensa, vjerovatno uslijed inhibicije CYP2C19 enzima s omeprazolom i/ili s njegovim metabolitima (npr. sa sulfonom).

Nije pronađeno da i jedan metabolit utiče na sekreciju želučane

#### kiseline. Posebne grupe pacijenata

##### Oštećenje jetre

Metabolizam omeprazola u pacijenata s jetrenom disfunkcijom je oštećen, pa rezultira porastom PIK vrijednosti. Omeprazol nije pokazao tendenciju akumulacije uz doziranje jedanput na dan.

##### Oštećenje bubrega

Farmakokinetika omeprazola, uključujući i sistemsku bioraspoloživost i stepen eliminacije, nepromijenjeni su u pacijenata s reduciranom funkcijom bubrega.

##### Stariji pacijenti

Stopa metabolizma je nešto reducirana u starijih osoba (u dobi od 75-79 godina).

##### Pedijatrijska populacija

Tokom liječenja s preporučenim dozama djece starije od 1 godine, ostvarene su plazmatske koncentracije lijeka slične kao i u odraslih. U djece mlađe od 6 mjeseci, kliren omeprazola je nizak zbog malog kapaciteta za metaboliziranje omeprazola.

### **5.3. Pretklinički podaci o bezbjednosti primjene**

Gastrična hiperplazija enterochromaffinih (ECL) ćelija i karcinoidi, uočeni su u doživotnim studijama na štakorima tretiranim s omeprazolom. Ove promjene rezultat su trajne hipergastrinemije nastale uslijed inhibicije kiseline. Slične promjene su dobivene i nakon terapije s antagonistima H<sub>2</sub>-receptora, inhibitorima protonske pumpe i nakon parcijalne fundektomije. Dakle, ove promjene nisu posljedica direktnog djelovanja bilo koje pojedinačne aktivne supstance.

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1. Lista pomoćnih supstanci**

- manitol,
- saharoza,
- natrijum lauril sulfat,
- dinatrijum hidrogen fosfat,
- kalcijum karbonat,
- hidroksi propil metil celuloza E5,
- hidroksi propil metil celuloza HP55,
- cetil alkohol,
- titanijum dioksid,
- natrijum metil paraben,
- natrijum propil paraben,
- aceton,
- izopropil alkohol,

- želatinske kapsule.

#### **6.2. Inkompatibilnosti**

Nema poznatih inkompatibilnosti.

#### **6.3. Rok upotrebe**

3 godine.

#### **6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

HELICOL kapsule čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

#### **6.5. Vrsta i sadržaj unutrašnjeg pakovanja kontejnera**

Kutija lijeka sa 14 kapsula, tvrdih od 20 mg omeprazola u HDPE pakovanju.

#### **6.6. Specijalna upozorenja za odlaganje neupotrijebljenih lijekova ili otpadnih materija dobijenih iz lijekova**

Postupak sa neupotrijebljenim lijekovima i otpadnim materijama dobijenih iz ovih lijekova vrši se prema propisima za rukovanje i odlaganje farmaceutskog otpada.

#### **6.7. Režim izdavanja**

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

### **7. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA, PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA I NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET**

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

Donji Bistarac b.b.

75300 Lukavac

### **8. BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET**

HELICOL, kapsula tvrda, 14x20 mg:04-07.3-2-327/15 od 10.03.2015. godine